

57-30 (1) 50 Canton boundary dispute
Rec. 7/38 C. Mohutsa. 1

PP. 1

K34/57.

Mono xa xešo re be re séka melolwane le maBuru
ao re axišanaxo le ôna. Leina la monna yó Ra-
nkudikae wa polasa ya Axon, e lexo Andreas De
Langer, a ripa polasa ya rena ka boxare, e lexo
polasa ya Canton. Kxoši a tsebiša Morêna e mo-
xolo Masetlaratla wa Potgietersrust, xore a tlô
a bônê naxa e le e tšerwe ke Makxōwa a bo An-
dreas de Langer. Xwa tla mošiši wa mkerong, a
tlilê mo ahlola melato ya Maasstroom le xo tšea
ditšêlêtê tša mmušô xape le xo tseiša bana ba bo-
Rankudikae polaseng.

Seêma sa babasî se re,

"Moêta selemo melato o rêra yôhle."

A tla Canton, boBirwa, xo lokiša tša mololwane, a
tla xo kxoši S. Tauyatswala, a re, "Ke kwile tša
xaxo. A re yeng xo Andreas De Langer," ba tseaka-
na le moahlodi. A ba hlakanya bôhle, a re xo bô-
na, "A re yeng tlwaneng! Le reng, kxoši?" Kxoši a
re, "Monna yo o tšere polasa ya Canton seripa sa
meile." Xo tloxa mô leBuru la tsêna ka xare xa po-
lêlô ya kxoši, a bolêla ka seBuru, a re, "Dit is
nie, die kaptein is baie sleg, ~~ni~~ jy kan vra by
die ander mense, die lyn is baie mooi." Xo tloxa
mo ké xe Tauyatswala a re, "Nne xa ke kwe polêlô ya
seBuru." Moahlodi a bea ngwana wa bo Jack xore a
bolêlê kxoši ka seBuru. Ka moraxo ké xe moahlodi
a re, "A re yeng kwa molelwaneng!" Ba dira byalo
xôná fao kxang. Ké mô moahlodi a laetšexo kxoši,
a re, "Ke di kwile, di tla tsebišwa ba Pretoria, xo-
re molokiši wa melolwane a lokišê."

Tša fêla. Rankudikae a se ra polêlô, polêlô ya
xaxwe o be a re, "Nee menser, ons sal kyk mooi."

Seêma sa ba-xešo se re,

"Moxama-kxomo ya mafsisa, o xama, a lebile tsela"

Re sa lebeletše xa ba xešo ba romêla motho wa mmušô.

END S 30

written by
date

copy on kuku